

**Ka Moporesidente
Dieter F. Utchdorf**

Mogakolodi wa Bobedi mo
Bopresidenteng jwa Ntlha



Tlatsa Lefatshe ka Lorato la ga Keresete

Fa re akanya ka keresimose, re akanya ka go neela le go amogela dimpho. Dimpho di ka nna ditso tse re di tlotlang, mme di ka tswa mo seriting sa paka le go kgoreletsa go ipelela matsalo a Mmoloki ka tsela e e nang le boleng.

Goya ka kitso ya maitemogelo ame a dikeresemose a kea gakologelwang ke aa mabaka a go neng go se bonolo. Dimpho tse ke neng ke di amogela ke sale mmotlana di ne dina le boitsholo jwa boleng go ya ka melawana ya segompieno. Nako tse dingwe kene ke amogela dilwana tse di menagantsweng kgotsa diatlana kana dikausu. Ke gakologelwa keresemose nngweee faphegile fa kene ke amogela mpho gotswa mo go abuti wame ya thipana ya legong ye ae betlileng.

Keresemose ga a nnele le boleng fela ka dimpho tse di lopang madi a mantsi. Ke gakologelwa polelo ee neng e buiwa ke Elder Glen L. Rudd yo e neng ele mongwe wa maloko a Ba Masome a Supa gotswa ka 1987 go fitlha ka 1992. Tsatsi lengwe pele ga Keresemose mo dingwageng tse di fetileng, fa ane a okametse mabolokelo a ntlo ya mobishopo, one a ithutha mo moeteledipele ka lelwapa le le neng le tlhoka le le fudugetseng mo toropong bosheng. Fa a ba etela ko ntlung ya bone, a fitlhela mosadi yo mmoatlana a sa nyalwang ana le bana bale bane bale kafa tlase ga dingwaga tse lesome.

Lethoko mo lelwapeng le le ne le legolo mo mme a neng a sa kgone go reka dimonamone kgotsa dimpho tsa

bana keresemose eo, le setlhare a sa kgone go se reka. Mokaulengwe Rudd a buwa le ba lelwapa leo mme a itse fa bana bale bararo ba basetsana ba eletsang bo mpopi kgotsa diphologolo tsa maitirelo. Fa a botsa mosimanyana wa ngwaga tse thataro gore o eletsang, a araba a re, “Ke eletsa sejana sena le oatmeal.”

Mokaulengwe Rudd a tshepisa mosimanyana oatmeal le se sengwe gape. Mme a ya ko mabolokelong a ntlo ya mobishopo go kgobokanya dijo le dilo tse dingwe tse di neng ditlhokwa ke lelwapa.

Mo mosong one oo moneedi ka tshosologo wa Moitshepi wa Matsatsi a Bofelo o ne a nnele didolara di le 50 “tsa motho a tlhoka.” Go dirisa koleke eo, Mokaulengwe Rudd a phutha bana ba gagwe ba bararo baya lebenkeng— bana ba gagwe ba tlhophela dilo tse di tshamekang tsa bana ba ba mo lethokong.

Morago ga go pega mo koloing dijo, diaparo, dimpho, setlhare sa keresemose le di dimonamone, Rudd a di isa ko ntlong ya ba ba tlhokang ba baneng ba nna ko go yone. Ko ba fitlhileng ba thusa mme le bana go baakanya setlhare. Mme ba baya dimpho kafa tlase ga sone mme ba fa mosimanyana pakete ya oatmeal.

Mmaabone a lela, bana ba itumetse mme botlhe ba opela dipina tsa Keresemose. Bosigo joo lelwapa la Rudd ba phuthaganela dijo tsa maitseboa, ba leboga go bo ba kgonne go tsisa boitumelo go lelwapa le lengwe le go thusa masimanyana ka oatmeal.¹

Keresete le Moya wa go Neela

Akanya ka tsela ya seriti ya Rara wa rona wa Legodimo a tlhophileng go tlotla matsalo a Morwa wa Gagwe. Mo bosigong jo boitshepo joo, baengele ba bonwa eseng ke bahumi mme ke badisa. Ngwana Keresete o tsholetswe eseng mo magasigasing mme mo bojelong jwa dipitse. One asa phothiwa ka dilwana tsa maemo a ntlha mme ka tse di motlhofo.

Bomothlofo jwa Keresemose ya ntlha ene ele sekao sa botshelo jwa Mmoloki. Le fa a tlhodile lefatshe, a tsamaile ka maatla le kgalalelo, a ntse mo letsogong la moja la ga Rara, O tsile mo lefatsheng a senang. Botshelo jwa gagwe ene ele sekao sa boikokobetso le gore o tsamaile le bahumanegi, balwetsi, ba ba tseelwang ko tlase, le ba ba rweleng mokgwele.

Le fa ene ele kgosi, O ne a sena nako le dikhumo le tlotla ya senama. Botshelo jwa gagwe, mafoko a Gagwe, le ditiro tsa Gagwe tsa letsatsi ene ele sesupo sa boikokobetso le ntswa jalo seriti se se gakgamatsang.

Jeso Keresete, yo a neng a itse go fa mo go siameng, o re file sekai sa go fa. Go botlhe ba ba dipelo tse di tletseng bonosi le kutlobotlhoko, O tsisa bopelotlhomogi le kgomotso. Go botlhe ba mebele le dithaloganyo di nang le malwetsi le matshwenyego, O tlisa lorato le phodiso. Go botlhe ba mowa ee tshwenyegileng bakeng la sebe, O tsisa tsholofelo, maitshwarelo, le thekololo.

Fa Mmoloki ane ale gareng ga rona, re ne re tlaa mmona fa a nnang ale teng —a direla batho ba ba pelonolo, ba ba leng mo bothateng, boikokobetso, ba ba tshwenyegileng, le ba ba humanegileng mo moweng. Ka paka e ya Keresemose le ka metlha, a re neeleng go Ene ka go rata jaaka A ratile. A re gakologelweng seriti sa matsalo a Gagwe, dimpho le botshelo. Mme gape a re, ka ditiro tsa bosiami, bopelonomi, le bopelotlhomogi, re tlatsa lefatshe ka lesedi le lorato la Gagwe le thata ya go fodisa.

NTLHA

1. Bona Glen L. Rudd, *Pure Religion: The Story of Church Welfare since 1930* (1995), 352–53; see also Glen L. Rudd, “A Bowl of Oatmeal,” *Church News*, Dec. 2, 2006, 16.

GO RUTA GO TSWA MOLAETSENG O

Moporesident Uchtdorf o ruta gore re tshwanetse go sala morago tsela ye Mmoloki a neng a neela ka teng. Botsa ba o ba etelang gofa dikai tsa dimpho tse Mmoloki a ba fileng tsone, le gore baka di dirisa jang

go thusa ba bangwe. Ka sekai, fa mongwe a segofaditswe thuto ya kopelo, baka ya go opelela baagisanyi. Ko ka ithaopa go khubama o rapela le ba le ba etelang, le kopa tlhotlheletso go itse gore ba ka abelana mpho efe, gore ba ka di abelana jang, le mang. Sala morago tlhotlheletso eo o e amogelang.

BANANA

Ithute mo Maitemogelong a ba Bangwe

Moporesidente Uchtdorf o buwa ka maitemogelo a neng a nale yone fa a ruta a gore, Dikeremose tse a di gakologelwang thata ke tse di ntse maemo aa boikokobetso. Re ka ithuta gole go ntsi go bagologolo; bagolo bale bantsi ba tshedile ka nako tsa dintwa, go sena meberekko, malwetsi le dikgwetlho tse dingwe. Botsa bagolo ba maloko a wate kgotsa lekalana la gago go go bolelela ka Keresemose ya bone e e kgethegile. O ka kwala dipolelo tsa bone. Leka go ithuta mo maitemogelong a bone ka go lebelela Keresemose e thata mo go neeleng tirelo e e tlhomameng le go gakologelwa Mmoloki.

BANA

Dimpho tse di tswang go Jeso Keresete

Bangwe ba dirisa setlhare sa Keresemose go ipelela matsalo a ga Jeso Keresete. Nako tse dingwe batho ba baya dimpho tsa ba bangwe ka fa tlase ga setlhare. Ke tsefe dimpho tseo Mmoloki a di go neetseng? Tshwantsha setlhare sa Keresemose le dimpho tse tlhano fa tlase ga sone. Bala temana ee fa tlase mme o supe ka mebala mpho mo temaneng nngwe le nngwe. O ka busetsa go Jeso ka go batla kafa thusang ba bangwe.

Psalm 33:6

John 14:6

John 15:9

2 Nephi 2:8

3 Nephi 15:9

© 2014 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. E gatisitswe mo USA. Tetla ya Sekgoa: 6/14. Tetla ya Thanolo: 6/14. Thanolo ya bo *First Presidency Message*, December 2014. Tswana. 10872 763



Tumelo • Lelwapa • Thuso

Thomo ya Selegodimo ya ga Jeso Keresete: Kgosana ya Kagiso.

Ka thapelo ithute tiriso e mme o senke go itse gore o ka abelana eng. Go tlhaloganya botshelo le thomo ya Mmoloki go ka oketsa jang tumelo ya gago mo go Ene le go segofatsa ba o ba lebeleletseng ka thuto ya ketelo? Go bona molaetsa yo montsi, ya ko reliefsociety.lds.org

Se ke bontlha jwa Melaetsa ya Ketelo e e mmalwa ee nang le dintlha tsa mmishene wa Mmoloki.

"Mmoloki ke ene motlhami wa kagiso ya boammaaruri," ga buwa Mogolwane Quentin L. Cook wa Khoramo ya Baaposetole ba ba Lesome le Bobedi. Le fa gona le dikgwetlho mo botshelong, ka ntlha ya Tefo ya Mmoloki le matlhogonolo a Gagwe, go tshela ka bosiami go tlaa duelwa ka kagiso ya mong.¹ Go tlhaloganya gore Jeso Keresete ke Kgosana ya Kagiso goka re thusa go bona kagiso eo le go oketsa tumelo ya rona mogo Ene.

Jeso Keresete o ne a re: "Dilo tse ke di buile le lona, gore mo go nna le ka nna le kagiso. Mo lefatsheng le tlaa nna le pitlagano: mme le nne ka boitumelo; Ke fentse lefatshe" (John 16:33). Go fa bopaki jwa boammaaruri, Linda S. Reeves, mogakolodi wa bobedi mo boporesidente jwa Mokgatlo wa Thuso o ne a re: Morena o intshwaretse abo a nthusa go dira mokgwele wame go

nna motlhofo. O nthusitse go utlwa kagiso e kgolo."²

Mogolwane Richard G. Scott wa Khoramo ya Baaposetole Ba ba Lesome Le Bobedi o rutile: "Lefelo le le lebaneng . . . kagiso e mo mabotaneng a malwapa a rona, ko re dirileng ka bojotlhe gore Morena Jeso Keresete e nne boremelelo."³

Dikwalo tsa tumelo tse di tlaletsang

Isaiah 9:6; Luke 2:14; John 14:27; 1 Nifae 13:37; Doctrine and Covenants 59:23

Gotsweng Dikwalong tse di boitshepo

Isaeya o ne a porofita ka matsalo a ga Jeso Keresete, Kgosana ya Kagiso (bona Isaiah 9:6). Ko Amerika, Samuele wa mo Lamanaetse o boletse ka matshwao ao a tlaa tlang ka matsalo a ga Keresete ngwaga tse tlhano pele a tsalwa. (bona Helamene 14:3, 5). Jaaka fa malatsi seporofito a atumela, go tlhoka tumelo gone ga oketsega le gore go

bolawe badumedi fa dikai disa diragale. Moporofiti Nifae "a lela mogogolo go Morena letsatsi leo lotlhe; mme bonang, lentswe la Modimo la tla go ene, le re: . . . La kamoso Ke tla mo lefatshe" (3 Nephi 1:12–13). Matshwao tsa bonala, mme le matsalo a ga Keresete, "batho ba simolola gape go nna le kagiso mo lefatsheng" (temana 23).

Mo Bethlehem, Maria "a tsisa morwa wa motsalwapele, a mo phutha ka dilwana, le go mmaya fa bojelong jwa dipitse" (Luke 2:7).

DINTLHA

1. Quentin L. Cook, "Personal Peace: The Reward of Righteousness," *Liahona*, May 2013, 35.
2. Linda S. Reeves, "Claim the Blessings of Your Covenants," *Liahona*, Nov. 2013, 120.
3. Richard G. Scott, "For Peace at Home," *Liahona*, May 2013, 29.

Akanyetsa Se

Ke ditsela dife tse Mmoloki a ka tsisang kagiso mo botshelo jwa gago?